

DISPOSICIONS**DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA****LLEI 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014.**

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'article 219 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat ha d'establir un fons de cooperació local destinat als governs locals, que s'ha de dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la Generalitat i que s'ha de regular per mitjà d'una llei del Parlament.

D'acord amb aquest precepte, l'import i els criteris de distribució d'aquest fons s'han anat regulant mitjançant les lleis de pressupostos anuals de la Generalitat, conforme a les especificitats de l'organització territorial de Catalunya. No obstant això, la limitació del crèdit prorrogat corresponent a l'exercici 2013 ha comportat que els recursos disponibles no fossin suficients per a dotar el Fons de cooperació local de Catalunya.

Aquesta llei s'aprova amb la finalitat de garantir la suficiència financera tant dels ajuntaments com dels consells comarcals.

Pel que fa als ajuntaments, s'havia de fer una distribució fonamentada en criteris diferents als emprats en exercicis anteriors, de manera que s'atorguessin més recursos als ajuntaments amb necessitats de finançament superiors i tenint en compte tant els recursos provinents de la Generalitat com els procedents d'altres administracions i, en particular, de la participació en els ingressos de l'Estat (PIE).

En aquest sentit, per a fer efectiu el Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 per als ajuntaments en termes de suficiència financera, aquesta llei estableix una dotació complementària d'un import màxim de 52.670.662,40 euros, que correspon a la diferència existent entre l'import del Fons de cooperació local de Catalunya per als ajuntaments de l'any 2012 i l'import d'aquest mateix fons per al 2013, quantitat que s'ha de distribuir als ajuntaments en un període de tres anys. Amb aquesta dotació complementària, els ajuntaments hauran rebut la totalitat del Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per al 2013.

D'altra banda, la restricció pressupostària ha afectat també la participació dels consells comarcals en la distribució del Fons de cooperació local i ha incidit en llur finançament. Per aquest motiu, aquesta llei també estableix una dotació complementària al Fons de cooperació local de Catalunya per als consells comarcals per als anys 2013 i 2014 d'un import màxim de 3.514.699,57 euros per a cadascuna de les anualitats, que es farà efectiu d'acord amb la despesa pluriennal corresponent.

En conseqüència, amb aquesta llei s'adopten mesures conduents al restabliment de la sostenibilitat financera dels ajuntaments i els consells comarcals.

Article 1. Distribució del Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per al 2013

1. El Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per a l'any 2013 a què es refereix la disposició addicional trentena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es distribueix sobre la base dels ingressos rebuts pels ajuntaments en concepte de Fons de cooperació local de Catalunya per al 2012 i tenint en compte també la resta d'ingressos de la mateixa naturalesa rebuts el 2013 com a participació en els ingressos de l'Estat.

2. El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha de fer la distribució a què fa referència l'apartat

CVE-DOGC-A-14099014-2014

1 garantint l'import del Fons de cooperació local de Catalunya de l'any 2012 a tots els ajuntaments que no hagin tingut cap increment en la participació en els ingressos de l'Estat i atribuint a la resta d'ajuntaments la diferència entre el Fons de cooperació local de Catalunya de l'any 2012 i el dit increment.

Article 2. Dotació complementària al Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per al 2013

1. Amb caràcter complementari, en concepte de Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per al 2013, s'afegeix un import màxim de 52.670.662,40 euros per a afrontar la diferència entre les aportacions del Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per al 2013 i el corresponent a l'any 2012. Aquest import s'ha de repartir en tres anualitats.

2. La dotació complementària a què fa referència l'apartat 1 inclou la quantitat de 3.938.597,84 euros per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, que s'ha de distribuir d'acord amb els criteris que determina l'article 51 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012.

Article 3. Dotació complementària al Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als consells comarcals per al 2013 i el 2014

Amb caràcter complementari, en concepte de Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als consells comarcals per als anys 2013 i 2014, s'afegeix un import màxim de 3.514.699,57 euros per a cadascuna de les dues anualitats, que s'ha de fer efectiu d'acord amb la despesa pluriennal corresponent.

Disposició addicional. Adaptació de les quanties per als consells comarcals de la Llei 1/2014

Les quanties que estableix l'article 49. a i b de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat per al 2014, per als consells comarcals s'han d'adaptar als càlculs que resultin de la nova dotació pressupostària, integrada pel Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als consells comarcals per a l'any 2014 i la dotació complementària a què fa referència l'article 3.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertorqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 8 d'abril de 2014

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals

(14.099.014)

DISPOSICIONS**DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA****LEI 5/2014, deth 8 d'abriu, de mesures relatives ath Hons de cooperacion locau de Catalonha deth 2013 e eth 2014.**

Eth president dera Generalitat de Catalonha

Sigue notòri a toti es ciutadans qu'eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en nòm deth Rei e d'acòrd tamb çò qu'establís er article 65 der Estatut d'autonomia de Catalonha, promulgui era següenta

LEI

Preambul

Er article 219 der Estatut d'autonomia de Catalonha dispòse qu'era Generalitat a d'establir un hons de cooperacion locau destinat as govèrns locals, que s'a de dotar a compdar de toti es ingressi tributaris dera Generalitat e que s'a de regular per miei d'ua lei deth Parlament.

D'acòrd damb aguest precèpte, er impòrt e es critèris de distribucion d'aguest hons s'an anat regulant mejançant es leis de pressupòsti annaus dera Generalitat, conforme as especificitats dera organizacion territorial de Catalonha. Maugrat açò, era limitacion deth credit prorogat corresponent ar exercici 2013 a comportat qu'es recursi disponibles non siguessen sufisenti entà dotar eth Hons de cooperacion locau de Catalonha.

Aguesta lei s'apròve damb era fin de garantir era sufisença financèra tant des ajuntaments coma des conselhs comarcaus.

Per çò qu'ei des ajuntaments, s'auie de hèr ua distribucion fundamentada en critèris diferenti as emplegadi en exercicis anteriors, de manèra que s'autregèssen mès recursi enes ajuntaments damb besonhs de finançament superior e en tot tier en compde tant es recursi provenenti dera Generalitat coma es procedenti d'outes administracions e, en particular, dera participacion enes ingressi der Estat (PIE).

En aguest sens, entà hèr efectiu eth Hons de cooperacion locau de Catalonha deth 2013 entàs ajuntaments en tèrmes de sufisença financèra, aguesta lei establís ua dotacion complementària d'un impòrt maxim de 52.670.662,40 èuros, que correspon ara diferència existenta entre er impòrt deth Hons de cooperacion locau de Catalonha entàs ajuntaments der an 2012 e er impòrt d'aguest madeish hons entath 2013, quantitat que s'a de distribuir as ajuntaments en un periòde de tres ans. Damb aguesta dotacion complementària, es ajuntaments auràn arrecebut era totalitat deth Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as ajuntaments entath 2013.

D'auta banda, era restriccion pressupostària a afectat tanben era participacion des conselhs comarcaus ena distribucion deth Hons de cooperacion locau e a subvengut en sòn finançament. Per aguest motiu, aguesta lei tanben establís ua dotacion complementària ath Hons de cooperacion locau de Catalonha entàs conselhs comarcaus entàs ans 2013 e 2014 d'un impòrt maxim de 3.514.699,57 èuros entà cadua des anuitats, que se harà efectiu d'acòrd damb era despena pluriennau corresponenta.

En conseqüència, damb aguesta lei s'adopten mesures condusentes ath restabliment dera sostenibilitat financèra des ajuntaments e es conselhs comarcaus.

Article 1. Distribucion deth Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as ajuntaments entath 2013

1. Eth Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as ajuntaments entar an 2013 a que se referís era disposicion adicionau trentau dera Lei 2/2014, deth 27 de gèr, de mesures fiscaus, administratives, financères e deth sector public, se distribuís sus era basa des ingressi arrecebudi pes ajuntaments en concèpte

CVE-DOGC-A-14099014-2014

de Hons de cooperacion locau de Catalonha entath 2012 e en tot tier en compde tanben era rèsta d'ingrèssi dera madeisha natura arrecebudi eth 2013 coma participacion enes ingrèssi der Estat.

2. Eth Departament de Governacion e Relacions Institucionaus a de hèr era distribucion que'n hè referéncia er apartat 1 en tot garantir er impòrt deth Hons de cooperacion locau de Catalonha der an 2012 en toti es ajuntaments que non agen agut cap increment ena participacion enes ingrèssi der Estat e en tot atribuir ara rèsta d'ajuntaments era diferéncia entre eth Hons de cooperacion locau de Catalonha der an 2012 e eth dit increment.

Article 2. Dotacion complementària ath Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as ajuntaments entath 2013

1. Damb caractèr complementari, en concèpte de Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as ajuntaments entath 2013, s'ahig un impòrt maxim de 52.670.662,40 èuros entà afrontar era diferéncia entre es aportacions deth Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as ajuntaments entath 2013 e eth corresponent ar an 2012. Aguest impòrt s'a de repartir en tres anuitats.

2. Era dotacion complementària que'n hè referéncia er apartat 1 includís era quantitat de 3.938.597,84 èuros entath foment dera prestacion supramunicipau de servicis, que s'a de distribuir d'acòrd damb es critàris que determine er article 51 dera Lei 1/2012, deth 22 de hereuèr, de pressupòsti dera Generalitat entath 2012.

Article 3. Dotacion complementària ath Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as conselhs comarcaus entath 2013 e eth 2014

Damb caractèr complementari, en concèpte de Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as conselhs comarcaus entàs ans 2013 e 2014, s'ahig un impòrt maxim de 3.514.699,57 èuros entà cadua des dues anuitats, que s'a de hèr efectiu d'acòrd damb era despesa pluriennau corresponenta.

Disposicion addicionau. Adaptacion des quanties entàs conselhs comarcaus dera Lei 1/2014

Es quanties qu'establís er article 49. *a e b* dera Lei 1/2014, deth 27 de gèr, de pressupòsti dera Generalitat entath 2014, entàs conselhs comarcaus s'an d'adaptar as calculs que resulten dera naua dotacion pressupostària, integrada peth Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as conselhs comarcaus entar an 2014 e era dotacion complementària que'n hè referéncia er article 3.

Disposicion finau. Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman dera publicacion en *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 8 d'abriu deth 2014

Artur Mas i Gavarró

President dera Generalitat de Catalonha

Joana Ortega i Alemany

Vice-presidenta deth Govèrn e conselhèra de Governacion e Relacions Institucionaus

(14.099.014)